

inettitudine e **inettezza**, *f.* nespobnost, nepodobnost.
inèto, *ag.* nespoban, nepodoban; neprikladan; nevješt; nezgraplan.
inevaso, *ag.* (bur.) neriješen.
inevitabile, *ag.* neizbježan, neminovan; *una cosa* —, stvar kojoj se ne može izbjeći.
inèzia, *f.* malenkost, sitnica; *dire* —, dangubiti, oklijevati, gubiti vrijeme u sitnicama, u besposlicama.
infancondia, *f.* (p. us.) pomanjkanje rječitosti, nerječitost.
infacòdo, *ag.* nerječit, nebesjedan.
infagott-are (*infagòtto*), *v. a.* umotati, zamotati. || **arsi**, *v. r.* zamotati se u kabanicu.
infallantemente, *av.* jamačno, svakako.
infallibile, *ag.* nepogriješan, izvjestan, siguran; neizbježan, neminovan; *rimedio* —, siguran lijek.
infallibilità, *f.* nepogrešnost, sigurnost; neminovnost; (teol.) nepogrešivost.
infallibilmente, *av.* sigurno, stalno.
infam-are, *v. a.* ozloglasiti, ozloglašivati; klevetati, potvoriti, oklevetati; nalagati na koga. || **arsi**, *v. r.* obećastiti se, izgubiti poštenje, osramotiti se, okaljati svoju čast.
infamatore, *m.* (=trice, *f.*) klevetnik.
infamatòrio (-ori), *ag.* sraman, nečastan; pogrđan.
infamazione, *f.* opadanje, ozloglašenje; klevetanje, potvora.
infamatòrio (-òri), *ag.* sraman, nečastan; prljav, nečist; gadan, nizak, gnusan; zloglasan, nepošten; *azione* —, mrsko djelo. || *m.* podlac, nitkov.
infàmia, *f.* nečasnost, sramota, nepoštenje; ljaga; gadost; pogrđna, gadna riječ; (azione) grđno djelo; *incorrere nell'* —, V. infamarsi; *nòta d'* —, oklevetanje; *màrchio d'* —, žigisanje (zločinca).
infamità, *f.* (parole, azioni) pogrđna, gadna riječ; grđno djelo; *quante* — *gli ha dette!*, koliko li mu je pogrđa dobacio (u lice)!
infanatichire (*infanatichisco*, -isci), *v. a.* zanijeti, pomamiti, fanati-

zirati. || *v. n.* postati fanatik, zanešenjak.
infang-are (*infango*, -ghi), *v. a.* blatiti, zablatiti, oblatiti, okaljati. || **arsi**, *v. r.* zaglibiti se, oblatiti se, okaljati se.
infantastichire (*infantastichisco*, -sci), *v. n.* postati fantastičan, uobražen.
infante, *m.* čedo, dijete; (stòr. se- condogenito del re di Spagna) infant(e); *esposizione d'un* —, izloženje djeteta; *sostituzione d'un* —, izmjena djeteta, podmetnuće djeteta.
infanteria, *f.* (pop.) pješadija, pješništvo.
infanticida (-idi e -ide), *f.* čedomorka; *m.* čedomorac.
infanticidio (-idi), *m.* čedomorstvo, ubistvo djeteta, ubica djeteta.
infantile, *ag.* dječji; *asilo* —, dječje sklonište.
infanzia, *f.* djetinjstvo; *asilo d'* —, sklonište.
infarcire (*infarcisco*, -sci), *v. a.* (cuc.) puniti, nadjevati, napuniti; (fig.) napuniti, prenatrpati (govor citatima).
infard-are, *v. a.* (lett.) prljati, uprljati, isprljati. || **arsi**, *v. r.* uprljati se, isprljati se; (fig.) okaljati se.
infarin-are (*infarino*), *v. a.* posuti brašnom, ubrašnjaviti, obrašnjaviti; (cuc.) posuti brašnom, izbrašnjaviti, obrašnjaviti. || **arsi**, *v. r.* ubrašnjaviti se, obrašnjaviti se; (incipriarsi) ličiti se, posuti se praškom; *il tempo t'infarinerà i capelli*, s godinama će tvoje kose pobijeliti; — *dì una opinione*, držati se jogunasto jednoga mišljenja; (prov.) *chi va al mulino bisogna che s'infarina*, prema vuku se (čovjek) nauči zavijati.
infarinato, *p. p.* d'infarinare; — *d'un arte*, površno izučen u (nekoj) umjetnosti.
infarinatura, *f.* (cuc.) posipanje brašnom; (d'arte, scienza, ecc.) plitko, površno znanje; *possiede un' — di tutto un po'*, ima površno znanje u svemu.
infastidimento, *m.* dosada, dodijavanje; nespokoјstvo, nezadovoljstvo.
infastid-ire (*infastidisco*, -sci), *v. a.*